



JOURNAU POUPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI  
 PAREISSÈNT TOUTEI LEI QUINGENADO

Se vende pertout. Depausitàri majourau pèr Marsiho: C. MABILLY. Alèio de Meihan, 24.

Abounamen :

3 fr. e miè pèr an pèr touto la França.  
 Fouero França, lou port en subre, ço  
 que revèn à 5 fr.

Tout ço que toco lou journau dèu  
 èstre manda afranqui à l'Empremarié  
 Prouvençalo, 45, carrièro d'ou Grand-  
 Relògi, à-z-Ais.

Lei plé noun afranqui saran refusa.  
 Leis article noun inseri saran pas  
 rendu.

ASSABÉ

Lei persouno que reçaupon lou journau  
 despièi lou proumiè numero e qu'anpa'n-  
 ca paga soun abounamen, soun pregado  
 de nous manda au mai lèu sei *tres franc*  
 e *miè*. Es lou moumen o jamai noun.

TAULETO

- PASSO-TÈMS.** — Au clar de la luno . III - E. D. B  
**POUESIO.** — A Louis Neyret. - M. Bourrelly.  
 — Lou Pont de Sant-Benezet. - E. Jouveau. —  
 Soubeni. - P. Gourdou. — LEI CANSOUN PROU-  
 VENÇALO : Lou Cant d'ou Soulèu. - F. Mistral.  
 Lou Mounge de Glandier. - Abat J. Rous.  
**REMEMBRANÇO.** — D'ou 14 au 27 de Desèmbre. -  
 L. - A. Gardaire.  
**CRONICO.** — Lei Plang de Sant Estève - La Crè-  
 cho parlanto.  
**SCIENCI.** — Un tour de forço. - Parès.  
**BIBLIOGRAFIO.** — La Carreto dei Chin, de M.  
 Bourrelly. — Li Nouvè de J. Roumaniho.  
**FUJETOUN.** — La Chato di pèu d'or. — Magali.



PASSO - TÈMS

AU CLAR DE LA LUNO

III

Fougau! temple de la famiho, recati *sacra*  
 ounte l'ome rejoun si secret, si tresor, sis amour,  
 sousto benesido qu'acato lou bres dis enfant, lou  
 lié dis espous, lou sèti di rèire; nis ben ama-  
 ounte se coungreion lis estacamen li plus pur:  
 l'amour di parènt, l'amour dis enfant, l'amour di  
 fraire. Malhur, maladicioun! au scelerat que te  
 proufano e que treboulo ta pas... ta santèta!

— Emé la cervelo qu'avien nosti calignaire  
 aneron vite. Lélé perdiguè ren pèr sa pereso, s'a-  
 gissié d'arapa la cabro d'or; Dido j'anè de soun  
 tout, sèns regarda ni davans, ni darié: èro en-  
 mascado. Touti li jour se vesien, tantost d'aqui,  
 tantost d'eila, vuei d'un biaï, deman de l'autre.

Quand li parènt sacheron ço que se passavo,  
 tumberoun de soun naut: Dido qu'avie refusa  
 de meinagié, de moussu, de gènt de aut rèng;  
 Dido en quau res agradavo; Dido, la fiero Dido,  
 amourouso d'un rafar, d'un arsouio?

La maire, que l'ou sachè la premièro, assagè  
 de faire entendre la resoun. N'outenguè qu'eïço  
 pèr touto respouso:

— Lou vole, l'aurai!

Davans soun paire, que cregné un pau maï,  
 s'encabanè d'abord dins un silènci darud, e pièi,  
 poussado à bout, finiguè pèr dire en s'entufant  
 lou mourre: